

**UNIVERZITET U TUZLI**  
**RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET**  
**GRAĐEVINSKI ODSJEK**

**HIDROMEHANIKA I HIDROLOGIJA**  
**(Popravni pismeni dio ispita) - akademska 2013/2014 godina**


STUDENT: \_\_\_\_\_ broj indeksa: \_\_\_\_\_

**Grupa A**

**ZADATAK 1:** (25 bodova)

Za sistem prema slici treba odrediti prečnik cijevi  $D_1$  kojom protječe količina vode od 12 l/s, tako da se u presjeku A-A koji je udaljen 150 m od hidroakumulacije, formira tlačna visina od 10 m. Izračunati koeficijent lokalnog gubitka na koljenu ( $\xi_k$ ). Nacrtati energetska i pjezometarska linija za cijeli sistem i kotirati tlačnu visinu u presjeku A-A.

Zadato:  $Q=12$  l/s ;  $L_1=200$  m ;  $L_2=25$  m ;  $L_3=100$  m ;  $\xi_{ul}=0,5$  ;  $\lambda=0,025$  ;  $\rho_v=1000$  kg/m<sup>3</sup> ;  $g=9,81$  m/s<sup>2</sup> ;  $p_A/\rho_v g=10$  m.



**ZADATAK 2:** (25 bodova)

Na slici je prikazan kanal pravougaonog poprečnog presjeka. Širina kanala iznosi  $B=15$  m, dok nagib dna kanala iznosi  $I=0,03$  %, a dubina vode u kanalu je  $h=1,5$  m. Obavljeno je hidrometrijsko mjerenje na dvije vertikale. Provedenim

mjerenjima dobijen je raspored brzina na vertikalama koji možemo napisati u obliku:  $v_i = u_i \left( \frac{h-z}{h} \right)^{0,25}$ , gdje je:


$i$  = oznaka vertikale       $h$  = dubina vode u kanalu (m)       $z$  = rastojanje od površine vode u kanalu (m).

Pri proračunu uzeti da je  $u_1=1,5$  m/s (za vertikalu I) i  $u_2=1,8$  m/s (za vertikalu II).

Raspored brzina (dijagram brzina) u vertikalama računati na svakih 30 cm mjereno od površine vode u kanalu. Srednju brzinu na vertikali odrediti primjenjujući aritmetričku sredinu sa dijagrama brzina. Potrebno je izračunati protok vode kanalom i veličinu Manningovog koeficijenta hrapavosti. Nacrtati dijagrame brzina u vertikalama I i II, te nacrtati dijagram (krivu) specifičnih protoka po širini kanala.

Ukupan protok vode kanalom dat je izrazom: 
$$Q = \sum_{i=1}^n \frac{q_{i-1} + q_i}{2} \cdot \Delta X$$

Specifični protok dat je izrazom:  $q_i = h_i \cdot v_{i,sr}$



**UNIVERZITET U TUZLI**  
**RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET**  
**GRAĐEVINSKI ODSJEK**

**HIDROMEHANIKA I HIDROLOGIJA**  
**(Popravni pismeni dio ispita) - akademska 2013/2014 godina**


STUDENT: \_\_\_\_\_ broj indeksa: \_\_\_\_\_

**Grupa B**

**ZADATAK 1:** (25 bodova)

Za sistem prema slici treba odrediti prečnik cijevi  $D_1$  kojom protječe količina vode od 1500 l/s, tako da se u presjeku A-A koji je udaljen 150 m od hidroakumulacije, formira tlačna visina od 13 m. Izračunati koeficijent lokalnog gubitka na koljenu ( $\xi_k$ ). Nacrtati energetsku i piježometarsku liniju za cijeli sistem i kotirati tlačnu visinu u presjeku A-A.

Zadato:  $Q=1500$  l/s ;  $L_1=200$  m ;  $L_2=15$  m ;  $L_3=100$  m ;  $\xi_{ul}=0,5$  ;  $\lambda=0,027$  ;  $\rho_v=1000$  kg/m<sup>3</sup> ;  $g=9,81$  m/s<sup>2</sup> ;  
 $p_A/\rho_v g=13$  m.



**ZADATAK 2:** (25 bodova)

Na slici je prikazan kanal pravougaonog poprečnog presjeka. Širina kanala iznosi  $B=15$  m, dok nagib dna kanala iznosi  $I=0,015$  %, a dubina vode u kanalu je  $h=1,5$  m. Obavljeno je hidrometrijsko mjerenje na dvije vertikale. Provedenim

mjerenjima dobijen je raspored brzina na vertikalama koji možemo napisati u obliku:  $v_i = u_i \left( \frac{h-z}{h} \right)^{0,25}$ , gdje je:


$i$  = oznaka vertikale       $h$  = dubina vode u kanalu (m)       $z$  = rastojanje od površine vode u kanalu (m).

Pri proračunu uzeti da je  $u_I=1,2$  m/s (za vertikalu I) i  $u_{II}=1,4$  m/s (za vertikalu II).

Raspored brzina (dijagram brzina) u vertikalama računati na svakih 30 cm mjereno od površine vode u kanalu. Srednju brzinu na vertikali odrediti primjenjujući aritmetričku sredinu sa dijagrama brzina. Potrebno je izračunati protok vode kanalom i veličinu Manningovog koeficijenta hrapavosti. Nacrtati dijagrame brzina u vertikalama I i II, te nacrtati dijagram (krivu) specifičnih protoka po širini kanala.

Ukupan protok vode kanalom dat je izrazom: 
$$Q = \sum_{i=1}^n \frac{q_{i-1} + q_i}{2} \cdot \Delta X$$

Specifični protok dat je izrazom:  $q_i = h_i \cdot v_{i,sr}$



**UNIVERZITET U TUZLI**  
**RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET**  
**GRAĐEVINSKI ODSJEK**

**HIDROMEHANIKA I HIDROLOGIJA**  
**(Popravni pismeni dio ispita) - akademska 2013/2014 godina**


STUDENT: \_\_\_\_\_ broj indeksa: \_\_\_\_\_

**Grupa C**

**ZADATAK 1:** (25 bodova)

Iz rezervoara se voda gravitacijskim putem dovodi do naselja (potrošača). Potrebno je izračunati protok vode i njenu brzinu da bi u presjeku 1-1 koji je udaljen 100 m od potrošača tlačna visina iznosila 40 m. Odrediti visinu pritiska u preseku 2-2 (neposredno ispred potrošača). Potrebno je nacrtati energetska i pijezometarska linija i kotirati tlačne visine u presjecima 1-1 i 2-2.

Zadato:  $D=300\text{ mm}$  ;  $L_1=150\text{ m}$  ;  $L_2=130\text{ m}$  ;  $\xi_{ul}=0,5$  ;  $\xi_k=0,8$  ;  $\xi_{zat}=1,5$  ;  $\lambda=0,02$  ;  $\rho_v=1000\text{ kg/m}^3$  ;  
 $g=9,81\text{ m/s}^2$  ;  $p_1/\rho_v g=40\text{ m}$ .



**ZADATAK 2:** (25 bodova)

Na slici je prikazan kanal pravougaonog poprečnog presjeka. Širina kanala iznosi  $B=15\text{ m}$ , dok nagib dna kanala iznosi  $I=0,03\%$ , a dubina vode u kanalu je  $h=1,5\text{ m}$ . Obavljeno je hidrometrijsko mjerenje na dvije vertikale. Provedenim

mjerenjima dobijen je raspored brzina na vertikalama koji možemo napisati u obliku:  $v_i = u_i \left( \frac{h-z}{h} \right)^{0,25}$ , gdje je:


$i$  = oznaka vertikale       $h$  = dubina vode u kanalu (m)       $z$  = rastojanje od površine vode u kanalu (m).

Pri proračunu uzeti da je  $u_i=1,5\text{ m/s}$  (za vertikalu I) i  $u_i=1,8\text{ m/s}$  (za vertikalu II).

Raspored brzina (dijagram brzina) u vertikalama računati na svakih 30 cm mjereno od površine vode u kanalu. Srednju brzinu na vertikali odrediti primjenjujući aritmetričku sredinu sa dijagrama brzina. Potrebno je izračunati protok vode kanalom i veličinu Manningovog koeficijenta hrapavosti. Nacrtati dijagrame brzina u vertikalama I i II, te nacrtati dijagram (krivu) specifičnih protoka po širini kanala.

Ukupan protok vode kanalom dat je izrazom:  $Q = \sum_{i=1}^n \frac{q_{i-1} + q_i}{2} \cdot \Delta X$

Specifični protok dat je izrazom:  $q_i = h_i \cdot v_{i,sr}$



**UNIVERZITET U TUZLI**  
**RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET**  
**GRAĐEVINSKI ODSJEK**

**HIDROMEHANIKA I HIDROLOGIJA**  
**(Popravni pismeni dio ispita) - akademska 2013/2014 godina**


STUDENT: \_\_\_\_\_ broj indeksa: \_\_\_\_\_

**Grupa D**

**ZADATAK 1:** (25 bodova)

Iz rezervoara se voda gravitacijskim putem dovodi do naselja (potrošača). Potrebno je izračunati protok vode i njenu brzinu da bi u presjeku 1-1 koji je udaljen 100 m od potrošača tlačna visina iznosila 60 m. Odrediti visinu pritiska u preseku 2-2 (neposredno ispred potrošača). Potrebno je nacrtati energetska i pijezometarska linija i kotirati tlačne visine u presjecima 1-1 i 2-2.

Zadato:  $D=300\text{ mm}$  ;  $L_1=200\text{ m}$  ;  $L_2=140\text{ m}$  ;  $\xi_{ul}=0,5$  ;  $\xi_k=1,2$  ;  $\xi_{zat}=2,0$  ;  $\lambda=0,02$  ;  $\rho_v=1000\text{ kg/m}^3$  ;  
 $g=9,81\text{ m/s}^2$  ;  $p_1/\rho_v g=60\text{ m}$ .



**ZADATAK 2:** (25 bodova)

Na slici je prikazan kanal pravougaonog poprečnog presjeka. Širina kanala iznosi  $B=15\text{ m}$ , dok nagib dna kanala iznosi  $I=0,015\text{ ‰}$ , a dubina vode u kanalu je  $h=1,5\text{ m}$ . Obavljeno je hidrometrijsko mjerenje na dvije vertikale. Provedenim

mjerenjima dobijen je raspored brzina na vertikalama koji možemo napisati u obliku:  $v_i = u_i \left( \frac{h-z}{h} \right)^{0,25}$ , gdje je:

$i$  = oznaka vertikale       $h$  = dubina vode u kanalu (m)       $z$  = rastojanje od površine vode u kanalu (m).

Pri proračunu uzeti da je  $u_i=1,2\text{ m/s}$  (za vertikalu I) i  $u_i=1,4\text{ m/s}$  (za vertikalu II).

Raspored brzina (dijagram brzina) u vertikalama računati na svakih 30 cm mjereno od površine vode u kanalu. Srednju brzinu na vertikali odrediti primjenjujući aritmetričku sredinu sa dijagrama brzina. Potrebno je izračunati protok vode kanalom i veličinu Manningovog koeficijenta hrapavosti. Nacrtati dijagrame brzina u vertikalama I i II, te nacrtati dijagram (krivu) specifičnih protoka po širini kanala.

Ukupan protok vode kanalom dat je izrazom:  $Q = \sum_{i=1}^n \frac{q_{i-1} + q_i}{2} \cdot \Delta X$

Specifični protok dat je izrazom:  $q_i = h_i \cdot v_{i,sr}$

